



CRNA GORA -
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	12. IV	20 17	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	32-1/17-1		
VEZA:			
EPA:	132 XXVI		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 07-694
Podgorica, 10. april 2017. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Viada Crne Gore, na sjednici od 30. marta 2017. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su **DARKO RADUNOVIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
Duško Marković, s. r.

**ZAKON O IZMJENI
ZAKONA O REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE**

Član 1

U Zakonu o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije ("Službeni list CG", br. 14/12 i 54/16) u članu 19 stav 1, koeficijenti u tabeli sa zvanjima za grupu poslova C mijenjaju se i glase:

"

Grupaposlova C	Zvanja	
9	Ovlašćenirevizor- rukovodilacorganizacionejedinice za reviziju	14,72
11	Ovlašćenirevizor	13,34

"

Član2

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

O B R A Z L O Ž E N J E

I PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje izmjene ovog zakona sadržan je u odredbi člana 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom u skladu s Ustavom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje izmjene ovog zakona su usklađivanje odredbi Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije („Službeni list CG”, broj 14/12 i 54/16), koje se odnose na zarade ovlašćenog revizora -rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora, sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, broj 16/16 i 83/16).

Naime, članom 45a stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da odredbe posebnih zakona, drugih propisa, kolektivnih ugovora i drugih akata kojima se uređuju zarade po osnovu koeficijenata iz grupe poslova A, B i C iz člana 22 stav 1 ovog zakona, uskladiće se sa ovim zakonom u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

III USKLADENOST SA PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE I POTVRĐENIM MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA

Izmjenom ovog zakona ne vrši se dodatna usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom, već se vrši usklađivanje sa zakonom kojim su uređene zarade zaposlenih u javnom sektoru.

IV OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Članom 1 -propisano je raspoređivanje zvanja ovlašćenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora, utvrđenih ovim zakonom u odgovarajuće koeficijente u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Članom 2 -predviđeno je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

V PROCJENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za potrebe sprovođenja Zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije ne treba obezbjeđivati posebna sredstva u budžetu Crne Gore.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 03-3/
Podgorica, 19. 05. 2016. godine

MINISTARSTVO FINANSIJA
- direktorat za poreski i carinski sistem -

Poštovani,

Na osnovu Vašeg akta, kojim se traži mišljenje na *Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

S obzirom da na osnovu uvida u dostavljeni tekst i Izvještaj o analizi uticaja propisa u dijelu procjene fiskalnog uticaja, za sprovođenje Zakona nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države, već se predloženim propisom vrši usklađivanje odredbi ovog zakona sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Ministarstvo finansija, sa aspekta budžeta, daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije*.

S poštovanjem;



IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	
NAZIV PROPISA	Predlog Zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije
1. Definisane probleme	
<p>Predloženom izmjenom ovog zakona izvršeno je usklađivanje odredbi Zakona o reviziji sredstava Evropske unije koje se odnose na zarade ovlaštenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlaštenog revizora sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.</p>	
4. Analiza uticaja	
<ul style="list-style-type: none"> - Na koga će i kako će najvjerojatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektne. - Koje troškove će primjeniti propisi na građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima). - Da li pozitivne posljedice donose propisi opravdavaju troškove koje će oni stvoriti. - Da li se propisi podržavaju stvaranjem novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija. - Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera. 	
<p>Licakojima se imenuju za revizore u Revizorskom tijelu, moraju ispunjavati posebne uslove predviđene Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske Unije, a naročito podrazumijevaju posjedovanje licence za revizora i posebna stručna znanja, kao i odgovarajuće radno iskustvo u ovoj oblasti. Predložena izmjena ovog zakona neće negativno uticati na motivisanost stručnog kadra za kvalitetno obavljanje revizije EU fondova.</p>	
5. Procjena fiskalnog uticaja	
<ul style="list-style-type: none"> - Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu? - Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti. - Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti. - Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijeđena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu? - Da li je usvajanje propisa predviđeno donošenjem podzakonskih akata iz kojih će proistaći finansijske obaveze? - Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore? - Da obrazložiti metodologiju koja je korišćena pri likovnom obračunu finansijskih izdataka/prihoda. 	

- Da li supostojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li supostojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Za potrebe sprovođenja Zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije ne treba obezbjeđivati posebna sredstva u budžetu Crne Gore.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje sugrupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljne konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i kojim predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

Konsultacije u vezi primjenjen predloženih rješenja izvršene su u Direktoratu za budžet Ministarstva finansija.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva su kvalitetan i stručan rad revizora. Njihov rad će se ogledati prije svega u stručnom vršenju revizije sredstava EU fondova, u cilju kvalitetne i blagovremene pripreme i izdavanja godišnjeg revizorskog izvještaja o obavljenim revizijama, zajedno sa godišnjim revizorskim mišljenjem.

Za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene izmjene odredbi ovog zakona koje se odnose na zarade ovlašćenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora, biće zadužen Glavni revizor Revizorskog tijela.

- Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- Koji su uzroci problema?
- Koje su posljedice problema?
- Koji su subjektivno oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri?
- Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)?

Razlozi za donošenje izmjene ovog zakona su usklađivanje odredbi Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije („Službeni list CG”, broj 14/12 i 54/16), koje se odnose na zarade ovlašćenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora, sa odredbama Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG”, broj 16/16 i 83/16).

2. Ciljevi

- Koji ciljevi se postižu predloženim propisom?
- Navesti usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama i programima Vlade, ako je primjenljivo.

Predloženim propisom izvršice se usklađivanje odredbi Zakona o reviziji sredstava Evropske unije koje se odnose na zarade ovlašćenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

3. Opcije

- **Koje sumogučee opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja predloženog propisa).**
- **Obrazložiti preferiranu opciju?**

Predloženom izmjenom ovog zakona izvršeno je usklađivanje odredbi Zakona o reviziji sredstava Evropske unije koje se odnose na zarade ovlašćenog revizora - rukovodioca organizacione jedinice za reviziju i ovlašćenog revizora sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

Datum i mjesto

15.mart 2017. godine

Starješina

Novo Radović



Crna Gora
Ministarstvo evropskih poslova

Br. 05/1-100/2

Podgorica, 15. III 2017.

MINISTARSTVO FINANSIJA
Gospodin Darko Radunović
Ministar

Uvaženi gospodine Radunoviću,

Dopisom broj 04-3979/1 od 15. marta 2017. tražili ste mišljenje o usklađenosti Predloga zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.





Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo evropskih poslova je saglasno s izjavom obrađivača propisa da ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.

S poštovanjem,


MINISTAR
Aleksandar Andrija Pejović

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE
S PRAVNOM TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave		MF-IU/PZ/17/07
1. Naziv nacrt/predloga propisa		
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije	
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendment to the Law on Audit of European Union Funds	
2. Podaci o obrađivaču propisa		
a) Organ državne uprave koji priprema propis		
Organ državne uprave	Ministarstvo finansija	
- Sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radović, 020/225 - 160, novo.radovic@mif.gov.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta ruzica.bajceta@mif.gov.me	
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa		
- Naziv pravnog lica	Revizorsko tijelo	
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Mila Barjaktarović, 020/513 089; 063 209 030 mila.barjaktarovic@revizorskotijelo.me	
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Nataša Simonović, 020/513 089; 063 202 768 natasa.simonovic@revizorskotijelo.me	
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis		
- Organ državne uprave	Linijska ministarstva i organi državne uprave kao i svi korisnici sredstava iz EU fondova	
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)		
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis		
Glava IX. Finansijska saradnja, čl.115-118		
b) Stepen ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
	<input checked="" type="checkbox"/>	Ispunjava u potpunosti
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa		
/		
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)		
- PPCG za period	2017-2018	
- Poglavlje, potpoglavlje	/	
- Rok za donošenje propisa	/	
- Napomena	Donošenje Zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije nije predviđeno Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.	
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije		
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba primarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.		
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije		
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi		

dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
Ne postoje odgovarajući propisi EU s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost.	
8. Navedi pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je	/
potrebno uskladiti predlog propisa.	
9. Navedi da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)	
/	
10. Navedi da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije nije preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije nije bilo učešća konsultanata	
Potpis ovlašteno lice obrađivača propisa	Potpis ministar evropskih poslova
	
Datum	Datum
	

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLADENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa		1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi		
MF-TU/PZ/17/07		MF-IU/PZ/17/07		
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog zakona o izmjeni Zakona o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije		Proposal for the Law on Amendment to the Law on Audit of European Union Funds		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava Evropske unije	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

ODREDBA
ZAKONAO REVIZIJI SREDSTAVA IZ FONDOVA EVROPSKE UNIJE
ČIJA SE IZMJENA PREDLAŽE

Zaraderevizora i raspoređivanje u grupeposlova

Član 19

Zvanja revizora iz člana 13a ovog zakona raspoređuju se u skladu sa zakonom u sljedeće grupe poslova i izražavaju se koeficijentima i to:

Podgrupa	Zvanja	Koeficijnt
Grupa poslova		
C		
9	Ovlašćeni revizor - rukovodilac organizacione jedinice za reviziju	16.0
11	Ovlašćeni revizor	14.5
Grupa poslova		
D		
5	Viši revizor	8.0
13	Mlađi revizor	7.0